



Osnove računarstva II

MATLAB/Octave – Elementarne operacije sa matricama i poljima brojeva; 2D grafika

Matrične operacije

- sabiranje **+** - matrice moraju biti istih dimenzija
- oduzimanje **-** - matrice moraju biti istih dimenzija
- množenje ***** - matrice moraju imati jednake unutrašnje dimenzije

■ Primjer:

```
>> A=2*ones(3,5);B=2*eye(3,5);C=A+B,D=A-B
```

C =

$$\begin{matrix} 4 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 & 2 \end{matrix}$$

D =

$$\begin{matrix} 0 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \end{matrix}$$

Matrično množenje ...

■ Primjer:

```
>> A=[1 2;3 1],B=[2 1;1 2],C=A*B
```

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$1*2 + 2*1$

$$C = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$$

```
>> x=[1,2,3];y=[4,7,8];x1=x*y',x2=x'*y
```

$$x1 =$$

$$42$$

$$x2 =$$

$$\begin{matrix} 4 & 7 & 8 \\ 8 & 14 & 16 \\ 12 & 21 & 24 \end{matrix}$$

Matrične operacije – primjeri

Sabiranje, oduzimanje i množenje matrica

```
>> a=[1 2;3 4], b=[2 2;2 2]
```

```
a =
```

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{matrix}$$

```
b =
```

$$\begin{matrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{matrix}$$

```
>> c=a+b, d=a-b, e=a*b
```

```
c =
```

$$\begin{matrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{matrix}$$

```
d =
```

$$\begin{matrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{matrix}$$

```
e =
```

$$\begin{matrix} 6 & 6 \\ 14 & 14 \end{matrix}$$

matrično množenje dvije matrice

Operacije nad poljem brojeva

- Operacije nad elementima matrice (tačka ispred operatora!!!):
 - množenje $.*$ - matrice moraju imati iste dimenzije
- Primjer:

```
>> A=[1 2;3 1],B=[2 1;1 2],C=A.*B
```

$$\begin{array}{c} A = \\ \begin{matrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{matrix} \\ C = \\ \begin{matrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{matrix} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{c} B = \\ \begin{matrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{matrix} \\ \hline \end{array}$$

$\gg x=[1,2,3];y=[4,7,8];x1=x.*y$

$$x1 = \begin{matrix} 4 \\ 14 \\ 24 \end{matrix}$$

Matrično dijeljenje i dijeljenje polja brojeva

- dijeljenje s lijeva $/$ ($X=B/A$ je rješenje sistema $X^*A=B$ – broj kolona mora biti isti)
 - dijeljenje s desna \backslash ($X=A\backslash B$ je rješenje sistema $A^*X=B$ – broj vrsta mora biti isti)
- Operacije nad elementima matrice (tačka ispred operadora!!!):
- dijeljenje s lijeva $. /$
 - dijeljenje s desna $. \backslash$

■ Primjer:

```
>> A=[1 2;3 1],B=[2 1;1 2],C=A./B,D=A.\B
```

A =

1	2
3	1

C =

0.5000	2.0000
--------	--------

B =

2	1
1	2

D =

2.0000	0.5000
0.3333	2.0000

Matrične operacije

- stepenovanje \wedge - matrica mora biti kvadratna
- Operacije nad elementima matrice (tačka ispred operatora!!!):
 - stepenovanje $.^{\wedge}$ - matrica **ne mora** biti kvadratna
- Primjer

```
>> a=[1 2;3 4],  
>> h=a.^2,g=a./2,f=2./a
```

```
h =  
1 4  
9 16
```

```
g =  
0.5000 1.0000  
1.5000 2.0000
```

```
h =  
2.0000 1.0000  
0.6667 0.5000
```

Kada je skalar u imeniocu, nije potrebna tačka ispred operatora

Matrice i funkcije

- Elementarne matrične funkcije:
 - determinanta matrice **det(x)**
 - inverzija **inv(x)**
- Funkcija se poziva njenim imenom, tj. imenom m-fajla.
- Ako funkcija ima parametre navode se u malim zagradama () razdvojeni zarezima.
- Ako funkcija vraća više vrijednosti, promjenljive koje ih prihvataju se navode u uglastim zagradama [] razdvojene zarezima. Redosled parametara je bitan, jer se dodjela rezultata vrši s lijeva na desno.
- Primjer:

a = [1,2;3,4;5,6];

[m,n] = size(a);

m = 3 broj vrsta, n = 2 broj kolona

Rješavanje sistema jednačina u MATLAB-u

- Neka je zadat sistem jednačina

$$x+2y-z=2$$

$$2x+z=5$$

$$x-y+z=8$$

$$AX = Y$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} Y = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

- Ovaj sistem se može predstaviti matrično, i riješiti korišćenjem matričnog računa kao $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{Y}$.

```
>> A = [1 2 -1;2 0 1;1 -1 1];
```

```
>> Y = [2;5;8];
```

```
>> X = inv(A)*Y
```

```
X =
```

```
13
```

```
-16
```

```
-21
```

Elementarne matematičke funkcije

1. Argument se tretira kao polje brojeva. Ako je argument:

$$X = \begin{bmatrix} X_{11} & X_{12} & \cdots & X_{1n} \\ X_{21} & X_{22} & \cdots & X_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{m1} & X_{m2} & \cdots & X_{mn} \end{bmatrix}$$

rezultat funkcije $f(X)$ će biti:

$$f(X) = \begin{bmatrix} f(X_{11}) & f(X_{12}) & \cdots & f(X_{1n}) \\ f(X_{21}) & f(X_{22}) & \cdots & f(X_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(X_{m1}) & f(X_{m2}) & \cdots & f(X_{mn}) \end{bmatrix}$$

2. X može imati realne ili kompleksne elemente

3. Složeni izrazi i funkcije se grade pomoću elementarnih funkcija i operacija za manipulaciju poljima brojeva $+, -, .^*, ./, .\backslash, .^{\wedge}$

Elementarne matematičke funkcije

- korjenovanje: **sqrt(x)** \sqrt{x}
- absolutna vrijednost: **abs(x)** $|x|$
- fazni stav: **angle(x)**
- realni dio: **real(x)**
- imaginarni dio: **imag(x)**
- konjugovanje: **conj(x)**
- prirodni logaritam: **log(x)** $\ln x$
- logaritam sa osnovom 10: **log10(x)** $\log_{10} x$
- eksponencijalna funkcija: **exp(x)** e^x
- trigonometrijske funkcije (**očekuju argument zadat u radijanima!!!**)
sin(x), cos(x), tan(x), asin(x), acos(x), atan(x)

Elementarne matematičke funkcije

- najbliži cio broj: **round(x)**
- manji cio broj: **floor(x)**
- veći cio broj: **ceil(x)**
- cijeli dio broja: **fix(x)**

```
>> A=[1.6 2.4;-1.6 -2.4];
```

A =

1.6000	2.4000
-1.6000	-2.4000

```
>>A1=round(A),A2=ceil(A),A3=floor(A),A4=fix(A)
```

A1 =

2	2
-2	-2

A3 =

1	2
-2	-3

A2 =

2	3
-1	-2

A4 =

1	2
-1	-2

Elementarne matematičke funkcije

- najveći zajednički djelilac: **gcd(a,b)**
- najmanji zajednički sadržalac: **lcm(a,b)**
- ostatak pri dijeljenju: **rem(a,b)**
- obrtanje redoslijeda vrsta: **flipud(A)**
- obrtanje redoslijeda kolona: **fliplr(A)**

Primjer: Neka nam je zadatak da napravimo tablicu vrijednosti sinusa i kosinusa za sve uglove od 0 do 180 stepeni sa korakom od 15 stepeni. Jedan od načina rješavanja ovog zadatka je:

```
>> x = (0:15:180)';  
>> y = x*pi/180; %obavezno pretvoriti stepene u radijane  
>> T = [x, sin(y), cos(y)]
```

Crtanje 2D grafika funkcija

- **plot(y)** – crtanje vektora y u zavisnosti od rednog broja elementa.

Grafik se dobija tako što se pravim linijama povežu susjedne tačke (n, y_n) i $(n+1, y_{n+1})$, $n = 1, 2, \dots, N-1$

- **plot(x,y)** – crtanje funkcije y u zavisnosti od nezavisno promjenljive x .

Grafik se dobija tako što se pravim linijama povežu susjedne tačke (x_n, y_n) i (x_{n+1}, y_{n+1}) , $n = 1, 2, \dots, N-1$. Podrazumijeva se Dekartov pravougaoni koordinatni sistem.

- **plot(x1,y1,x2,y2)** – crtanje više funkcija na istom grafiku
- Prvim izvršenjem funkcija plot otvara novi grafički prozor i crta grafik. Svako naredno izvršenje postojeći grafik mijenja sa novim.
- Primjer: Nacrtati grafik funkcije $\sin x$, za $-\pi \leq x \leq \pi$


```
>> x = -pi:pi/20:pi;  
>> y = sin(x);  
>> plot(x,y)
```

Označavanje osa i grafika

- **xlabel('tekst')** – postavlja tekst kao oznaku za x-osu
- **ylabel('tekst')** – postavlja tekst kao oznaku za y-osu
- **title('tekst')** – postavlja tekst kao naslov grafika
- **text(x,y,'tekst')** – postavlja tekst na poziciju zadatu preko x i y.
- Na grafiku se mogu nalaziti i oznake koje u sebi imaju indeks. Indeks se navodi nakon povlake. Tako bi bilo: ' $x_1 \rightarrow x_1$ ', ' $x_2 \rightarrow x_2$ ', ' $x_{i,j}^{12} \rightarrow x_{ij}^{12}$ '
- Ukoliko želimo kao oznake imati grčka slova, koristimo \ prije naziva željenog grčkog slova. Tako će biti: '\alpha' → α, '\beta' → β
- Komandom **axis([Xmin,Xmax,Ymin,Ymax])** definиšemo granice vidljivog dijela grafika. Istom komandom možemo postići dodatne efekte, na primjer jednaku skalu na x i y osi, uklanjanje osa sa grafika, jednake ose, vraćanje osa ... **axis equal**, **axis off**, **axis square**, **axis on**, **axis auto**, **axis normal**

Primjer

```
>> x=[ -1 0 2 4 5];y=[2,1.0,8,5,4];  
>> plot(x,y)  
>> title('Naslov grafika')  
>> xlabel('Oznaka x-ose')  
>> ylabel('Oznaka y-ose')  
>> text(1,2,'tekst')  
>> text(x(2),y(2),'(x_2,y_2)')  
>> text(2,5,'beta')  
>> axis([-1.5,5.5,0,9])
```



Vrste linija i oznaka


Tip linije		Tip simbola	
-	puna linja	o	kružić
- .	crta tačka	x	krstić
:	tačkasta	*	zvjezdica
--	isprekidana	+	plus

Boje	
y	Žuta (yellow)
r	Crvena (red)
g	Zelena (green)
b	Plava (blue)
k	Crna (black)
w	Bijela (white)
m	Magenta (magenta)
c	Cijan (cyan)


```
>> x = -2:0.1:2;  
>> y=x.^2;  
>> plot(x,y,'r:');  
% crtanje crvenom  
% isprekidanom linijom
```

Primjeri


`plot(x,y, 'r:')`




`plot(x,y, 'm-.')`



`plot(x,y, 'g--', 'LineWidth', 2)`



`plot(x,y, 'k:o')`





Postavljanje legende na grafik

- **legend('tekst1','tekst2','tekst3',...)** – postavljanje legende na grafik (po redosledu navođenja u plot funkciji).

- Primer:

```
x = linspace(-pi,pi,41);
y1 = sin(x); y2 = cos(x); y3 = y1.*y2;
plot(x,y1,'r:',x,y2,'kd',x,y3,'b-*')
legend('Sinus','Kosinus','Sinus*Kosinus')
```


- Naredbom **legend boxoff** se uklanja okvir oko legende.



Postavljanje legende i dijeljenje grafika

- **legend('tekst1','tekst2','tekst3')** – postavlja legendu koja opisuje redom grafike nacrtane plot funkcijom.
- **figure** – otvara novi grafički prozor
- **subplot(x,y,z)** – dijeli grafički prozor na x djelova po vertikali, y po horizontali i pozicionira se u dijelu z za crtanje narednog grafika.


```
>> x = -1:1/99:1;  
>> y1 = x.^2;  
>> y2 = x.^3;  
>> subplot(1,3,1)  
>> plot(x,y1)  
>> subplot(1,3,2)  
>> plot(x,y2)  
>> subplot(1,3,3)  
>> plot(x,y1,'--g',x,y2,'r:')
```



Postavljanje legende i dijeljenje grafika

- **grid** – postavljanje mreže


```
>> x = -1:1/99:1;  
>> y1 = x.^2;  
>> y2 = x.^3;  
>> subplot(1,3,1)  
>> plot(x,y2,'linewidth',2); grid  
>> subplot(1,3,2)  
>> plot(x,y1,'color','r','linewidth',3); grid  
>> subplot(1,3,3)  
>> plot(x,y1,'g--',x,y2,'r:');  
>> legend('Kvadrat','Kub','location','best')  
>> legend boxoff
```



Polarne koordinate

- **polar(*fi, ro*)** – crta funkciju u polarnom koordinatnom sistemu, funkciju $\rho = \rho(\varphi)$. Ovdje je φ ugao a ρ udaljenost od centra
- **linspace(*a,b,N*)** – definisanje vektora od *N* tačaka u intervalu $[a,b]$
- Primjer: nacrtati grafik kardioide $r = a(1 + \cos\varphi)$, $-\pi \leq \varphi \leq \pi$


```
>> phi=linspace(-pi,pi,50);  
>> r=2*(1+cos(phi));  
>> polar(phi,r,'r*')
```



Ostale vrste grafika

- **bar(x)** – crtanje bar grafika
- **stem(x)** – crtanje “stem” grafika (ne povezuju se tačke)

```
>> close  
>> x = linspace(0,1.1,7);  
>> y = exp(x.^2-2*x);  
>> bar(x,y)
```



```
>> x = linspace(0,1,20);  
>> y = sin(2*pi*x).^2./x;  
>> stem(x,y,'r')
```

